



# Agri SA's guidelines for safe workplaces during COVID-19 (S etswana)



## Itshireletse le go sireletsa ba bangwe mo bolwetseng :

Fa o gotlholo le go ethimola  
**kwala molomo le nko** ka  
sekgoro kgotsa pampiri ya  
go mina



**Fa o feditse o e latlhe fa gare ga  
tanka ya matlakala kgotsa e tsamaisa  
ka metsi a ntlwana boithusetso**

**Matsogo a le phêpa o ka a** tlhapa  
ka sesepa le metsi fa o fetsa go  
gotlholo kgotsa go ethimola



**X O seke wa atomela batho** thata fa  
o gotlholo kgotsa o utlwa o kare  
mafatlha a gago a tlalelane



**O seke wa kgwela segotlholo fatshe mo  
pepeneng**



Fa o ikutlwa o nale mogotlhwane kgotsa o utlwa go  
le boima go hema, bona thuso ya **dingaka** ka  
bonako mme o boilele **dingaka** ka maeto a o a  
tseileng pele o ya kwa ngakeng



## Itshireletse le go sireletsa ba bangwe mo bolwetseng

### TLHAPA DIATLA FA O FETSA:

- Go gotlholo kgotsa go ethimola
- Ha o hlokomela batho ba kulang
- Pele ga le fa o fetsa go dira dijo
- Pele ga o ka ja
- Morago ga go dirisa ntlwana boithuso
- Fa matsogo a gago a se phepa
- Fa o fetsa go tshwara diphologolo



**Tlhapa diatla fa matsogo a  
gago a le leswe mme a  
bonala**



Tlhapa matsogo a gago ka dinako tsothe  
ka sesepa le metsi ka dinako tsothe